



ZAŠTITNI FOND REPUBLIKE SRPSKE

Finansijski izvještaji za 2009. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora

Banja Luka, april 2010. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
BILANS STANJA	5
BILANS USPJEHA.....	9
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	13
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	16-24

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske Banja Luka (u daljem tekstu: "Fond"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine i bilans uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni, odgovarajući i da obezbjeđuju dobru osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje bez rezerve

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Zaštitnog fonda Republike Srpske na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za period od 01. januara do 31. decembra 2009. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

EF REVIZOR d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 16. april 2010. godine

Ovlašćeni revizor
Doc. dr Goran Radivojac

BILANS STANJA

Izveštaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2009. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansiranja prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA	1				
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)		292.534	19.967	272.567	276.281
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002				
010	1. Ulaganja u razvoj	003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006				
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	292.534	19.967	272.567	276.281
020	1. Zemljište	009				
021	2. Građevinski objekti	010	253.573	8.368	245.205	249.769
022	3. Postrojenja i oprema	011	38.961	11.599	27.362	26.512
023	4. Investicione nekretnine	012				
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013				
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014				
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030	1. Šume	016				
031	2. Višegodišnji zasadi	017				
032	3. Osnovno stado	018				
033	4. Sredstva kulture	019				
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021				
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	1.167.688		1.167.688	740.166
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032				

100 do 109	1. Zalihe materijala	033				
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038				
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	1.167.688		1.167.688	740.166
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	1.089.136		1.089.136	583.486
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041				
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042				
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043				
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044	222.615		222.615	75.186
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	866.521		866.521	508.300
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	3.319		3.319	1.843
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048	3.319		3.319	1.843
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049				
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijevaju za naplatu u periodu do godinu dana	050				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	75.233		75.233	154.837
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	056				
241 do 249	b) Gotovina	057	75.233		75.233	154.837
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059				
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				168.372
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	1.460.222	19.967	1.440.255	1.184.819
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063				
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	1.460.222	19.967	1.440.255	1.184.819

BILANS STANJA – (nastavak)
**Izveštaj o finansijskom položaju
na dan 31.12.2009. godine**

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA	101	27.776	
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)			
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102		
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111		
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114		
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	27.776	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120	27.776	
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX. GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122		
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
	V. OBAVEZE (133+142)	132	1.412.479	1.184.819
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133	121.833	164.833
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137	121.833	164.833
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
418	7. Odložene poreske obaveze	140		

419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	1.290.646	1.019.986
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143		
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	145		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	2.570	4.613
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
431	b) Dobavljači–povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	2.570	4.613
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153	30.242	40.353
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	9.451	7.098
460 do 469	5. Druge obaveze	155	15.467	8.295
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	466	3.600
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	1.232.450	956.027
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	1.440.255	1.184.819
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162		
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	1.440.255	1.184.819

Potpisano u ime Društva
 direktor
 Ljubica Vilendečić

BILANS USPJEHA

Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u KM

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	1.953.072	1.686.090
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	1.953.072	1.686.090
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	1.749.909	1.642.401
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	16.702	12.648
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	248.081	206.099
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	236.391	194.250
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	11.690	11.849
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	10.327	13.124
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	1.397.769	1.318.688
540	a) Troškovi amortizacije	224	9.661	7.785
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225	1.388.108	1.310.903
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	75.235	90.238
555	7. Troškovi poreza	227	1.795	1.604
556	8. Troškovi doprinosa	228		
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	203.163	43.689
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	4.216	252
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	4.216	252
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		

664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	11.230	13.269
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	11.230	13.269
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238)	244	196.149	30.672
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231)	245		
	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI	246		427
	I OSTALI PRIHODI (247 do 256)			
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247		427
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256		
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257		724
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258		724
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267		
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269		297
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		

683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280		
580	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezvrjeđenje ostale imovine	288		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)	289		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)	290		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	291		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	293	196.149	30.375
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291)	294		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	295		
	1. Poreski rashodi perioda			
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298	196.149	30.375
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299		
723	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	300		
	P. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (302 do 307)	301		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	302		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	303		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	304		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	305		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	306		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	307		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (309 do 313)	308		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	309		

2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	310		
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	311		
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	312		
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	313		
R. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (301-308) ili (308-301)	314		
S. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	315		
T. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (314±315)	316		
Č. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299 ±316)	317	196.149	30.375
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316)	318		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
Obična zarada po akciji	321		
Razrijeđena zarada po akciji	322		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	5	5

Potpisano u ime Društva
 direktor
 Ljubica Vilendečić

OSNOVNI PODACI O FONDU**OSNOVNI PODACI O FONDU**

Zaštitni fond je osnovan u skladu sa članom 17. do 25. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim osiguranjima od odgovornosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/05) i članom 1. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizovanju Zaštitnog fonda Republike Srpske broj 803/06 od 14.06.2006. godine.

Organi Fonda su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Direktor.

Matični broj: 11008330

Šifra djelatnosti: 91.110 - Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2009. godine: 5.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Fond je regulisao računovodstvene politike Pravilnikom o računovodstvu koji je usvojen 07.02.2008. godine.

Osnovne računovodstvene politike koje su primjenjivane pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja za 2009. godinu su sljedeće:

Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema

Novonabavljena nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema, koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao sredstvo, vrednuju se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja. Nakon početnog priznavanja nematerijalna ulaganja, nekretnine i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije. Obračun amortizacije vrši se primjenom linearne metode, po stopama utvrđenim na osnovu procijenjenog korisnog vijeka trajanja osnovnih sredstava.

Prilikom nastanka više sile u slučajevima predviđenim zakonom, obustavlja se obračun amortizacije. Koja su osnovna sredstva u funkcionalnoj vezi sa sredstavima oštećenim višom silom, određuje direktor Fonda.

Kratkoročna potraživanja i plasmani

Nenaplaćeni dospjeli finansijski plasmani i potraživanja kojima je protekao rok od 180 dana od dana dospijea, ispravljaju se indirektnom metodom u visini od 100% iznosa plasmana ili potraživanja.

Alat i sitan inventar

Alat i inventar vodi se u poslovnim knjigama po nabavnim cijenama i otpisuje se u cijelosti stavljanjem u upotrebu, terećenjem rashoda poslovanja. Alat i inventar vodi se u poslovnim knjigama i poslije otpisa u cijelosti, zadužuju se lica koja ih koriste, sve do dana rashodovanja.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute Centralne banke BiH na dan bilansa.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na aktivnim vremenskim razgraničenjima iskazuju se i obračunati prihodi od kamata koji dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od 12 mjeseci.

Kapital

Kapital obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine. Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Finansijske obaveze

Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan bilansa. Zastarjele obaveze ukidaju se u korist prihoda.

Pasivna vremenska razgraničenja

U pasivnim vremenskim razgraničenjima iskazuju se rashodi kamata koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od 12 mjeseci.

Prihodi i rashodi

Poslovne prihode čine: prihodi po osnovu doprinosa Fondu za naknade šteta, prihodi po osnovu doprinosa za rad Fonda, prihodi od regresa, prihodi od ukidanja rezervacija šteta, viškovi, prihodi od ukidanja obaveza i ostali prihodi.

Poslovni prihodi iskazuju se na osnovu obračuna, odnosno ostvarenih priliva, zavisno od vrsta prihoda. Poslovni rashodi i finansijski rashodi koji se plaćaju unaprijed za period od 12 mjeseci vremenski se razgraničavaju i uračunavaju u rashode, srazmjerno sa periodom na koji se odnose.

Za pokriće rizika nastalih poslovanjem u obavljanju poslova Fonda, kao i za pokriće nedostatka prihoda u odnosu na ostvarene rashode, Fond je dužan izdvojiti sredstva za pokriće istih iz tekućih rezervi. Na prijedlog direktora Fonda, Upravni odbor donosi odluku o visini i upotrebi sredstava tekućih rezervi.

Revalorizacija

Revalorizacija imovine, kapitala i obaveza vrši se u skladu sa propisima. Revalorizacione rezerve raspoređuju se u skladu sa propisima.

Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zatezних kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Fonda mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Fondu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala

Devizni kursevi

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne valute su bili sljedeći:

u KM na 31.12.

Naziv valute	2009.	2008.
EUR	1.95583	1.95583
USD	1.3873	1.33122

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. Nekretnine i oprema

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Građevinski objekti	245.205	249.769	0,98
Postrojenja i oprema	27.362	26.512	1,03
Investicione nekretnine	0	0	0,00
Ukupno	272.567	276.281	0,99

Nekretnine i oprema su evidentirani u ukupnom iznosu od 272.568 KM, od čega se na građevinske objekte – poslovni prostor i kancelarije odnosi iznos od 245.205 KM. Oprema je evidentirana u iznosu od 27.362 KM i odnosi se na kancelarijski namještaj, računare, klima uređaje i drugu opremu. Za pojedinačne vrste osnovnih sredstava koje su testirane, amortizacija je obračunata primjenom propisanih stopa za utvrđeni vijek upotrebe.

2. Potraživanja od kupaca i druga kratkoročna potraživanja

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Potraživanja iz specifičnih poslova	222.615	75.186	2,96
Druga kratkoročna potraživanja	866.521	508.300	1,70
Ukupno	1.089.136	583.486	1,87

Ukupna potraživanja su evidentirana u iznosu 1.089.136 KM, od čega se na potraživanja iz specifičnih poslova odnosi iznos od 222.615 KM, a na druga kratkoročna potraživanja se odnosi iznos od 866.521 KM.

Potraživanja iz specifičnih poslova - potraživanja u Fond za naknadu štete su evidentirana u iznosu od 162.568 KM. Od navedenog iznosa na potraživanja od Sarajevo osiguranja se odnosi iznos od 37.376 KM, na potraživanja od VGT osiguranja odnosi se iznos od 36.064 KM, na potraživanja od Aura osiguranja odnosi se iznos od 16.141 KM. Potraživanja od drugih osiguravajućih kuća su evidentirana pojedinačno u iznosima manjim od 15.000 KM.

Potraživanja iz specifičnih poslova - potraživanja za finansiranje rada Fonda su evidentirana u iznosu od 56.056 KM, od čega se najveći iznos od 14.903 KM odnosi na potraživanja po ovom osnovu od VGT osiguranja. Potraživanja od drugih društava po ovom osnovu su evidentirana u pojedinačnim iznosima manjim od 10.000 KM.

Potraživanja iz specifičnih poslova - potraživanja po osnovu kamata za zakašnjela plaćanja su evidentirana u ukupnom iznosu od 3.990 KM.

Druga kratkoročna potraživanja su evidentirana u iznosu od 866.521 KM, od čega se na potraživanja za regrese iz 2006., 2007. i 2008. godine odnosi iznos 458.376 KM. Od navedenog iznosa potraživanja za regrese po potpisanim sporazumima i sudskim presudama iz 2006., 2007. i 2008. godine koja komitenti nisu nikako izmirivali u toku 2009. godine iznose 178.623 KM. Za navedena nenaplaćena potraživanja po osnovu regresa nisu vršena rezervisanja u 2009. godini.

Potraživanja za regrese iz 2009. godine evidentirana su u iznosu od 408.145 KM. Od navedenog iznosa potraživanja za regrese po potpisanim sporazumima i sudskim presudama iz 2009. godine koja komitenti nisu nikako izmirivali u toku 2009. godine iznose 52.926 KM. Za navedena nenaplaćena potraživanja po osnovu regresa nisu vršena rezervisanja u 2009. godini.

3. Kratkoročni finansijski plasmani

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Kratkoročni krediti u zemlji	3.319	1.843	1,80
Ukupno	3.319	1.843	1,80

Ukupni kratkoročni finansijski plasmani su evidentirani u iznosu od 3.319 KM i odnose se na kredite date zaposlenim radnicima (četiri radnika).

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	0	0	0,00
Gotovina	75.233	154.837	0,49
Ukupno	75.233	154.837	0,49

Ukupna gotovina je evidentirana u iznosu od 75.233 KM, od čega se na sredstva na računu kod Hypo banke odnosi iznos od 52.629 KM. Sredstva na računu kod NLB Razvojne banke su evidentirana u iznosu od 21.949 KM, a sredstva u blagajni su evidentirana u iznosu od 655 KM.

5. Kapital

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	27.776	0	0,00
Ukupno	27.776	0	0,00

U okviru kapitala su evidentirana sredstva u iznosu od 27.776 KM koja se odnose na višak prihoda nad rashodima Fonda, što je rezultat specifičnog organizacionog oblika i poslovne funkcije Fonda na tržištu osiguranja Republike Srpske.

6. Dugoročne obaveze

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Dugoročni krediti	121.833	164.833	0,74
Ukupno	121.833	164.833	0,74

Ukupne dugoročne obaveze su evidentirane u iznosu od 121.833 KM i u cijelosti se odnose na obaveze po dugoročnom kreditu kod NLB Razvojne banke Banja Luka uzetog u svrhu pribavljanja poslovnog prostora u kojem zaposleni radnici u Fondu obavljaju svoje aktivnosti.

7. Kratkoročne finansijske obaveze, obaveze prema dobavljačima i obaveze iz poslovanja

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Ostali dobavljači	2.570	4.613	0,56
Obaveze iz specifičnih poslova	30.242	40.353	0,75
Obaveze za zarade i naknade zarada	9.451	7.098	1,33
Druge obaveze	15.467	8.295	1,86
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	466	3.600	0,13
Pasivna vremenska razgraničenja	1.232.450	956.027	1,29
Ukupno	1.290.646	1.019.986	1,27

Ukupne kratkoročne obaveze su evidentirane u iznosu od 1.290.646 KM, od čega se iznos od 1.232.450 KM odnosi na pasivna vremenska razgraničenja - rezervisane štete u iznosu od 472.046 KM, rezervisanja za regresna potraživanja u iznosu od 26.972 KM, razgraničena potraživanja za regrese u iznosu od 330.429 KM, rezervisanja za redovne štete iz 2008. godine u iznosu od 2.800 KM, rezervisanja za sudske sporove za period 2001-2007. godine u iznosu od 225.823 KM i rezervisanja za sudske sporove iz 2008. godine u iznosu od 142.000 KM. U rezervisanja nisu uključeni iznosi za potraživanja posebno navedena u napomeni broj 2 u iznosu od 231.549 KM.

Obaveze iz specifičnih poslova su evidentirane u iznosu od 30.242 KM, a druge obaveze su evidentirane u iznosu od 15.467 KM. Obaveze za zarade i naknade zarada iznose 9.451 KM. Obaveze prema dobavljačima su evidentirane u iznosu od 2.570 KM i odnose se na obaveze za advokatske usluge, obaveze za električnu energiju, obaveze za telefonske račune i drugo. Za kratkoročne obaveze i obaveze prema dobavljačima, koje su obuhvaćene testom, Fond je pribavio potvrđene confirmacije na iskazane vrijednosti obaveza.

8. Poslovni prihodi

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Ostali poslovni prihodi	1.953.072	1.686.090	1,16
Ukupno	1.953.072	1.686.090	1,16

Ukupni poslovni prihodi su evidentirani u iznosu od 1.953.072 KM i u najvećem dijelu se odnose na prihode od doprinosa Fondu za naknadu štete iznos od 1.259.296 KM. Prihodi od doprinosa za finansiranje rada Fonda su evidentirani u iznosu od 402.989 KM, prihodi od regresa u 2009. godini su evidentirani u iznosu od 136.185 KM, prihodi od ukidanja rezervisanja za redovne štete su evidentirani u iznosu od 79.489 KM, dok su prihodi od ukidanja rezervisanja po sudskim sporovima evidentirani u iznosu od 64.043 KM. Za prihode, koji su obuhvaćeni testom, Fond je izvršio obračun na osnovu urednih i vjerodostojnih isprava.

9. Poslovni rashodi

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Troškovi materijala	16.702	12.648	1,32
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	236.391	194.250	1,22
Ostali lični rashodi	11.690	11.849	0,99
Troškovi proizvodnih usluga	10.327	13.124	0,79
Troškovi amortizacije	9.661	7.785	1,24
Troškovi rezervisanja	1.388.108	1.310.903	1,06
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	75.235	90.238	0,83
Troškovi poreza	1.795	1.604	1,12
Ukupno	1.749.909	1.642.401	1,07

Ukupni poslovni rashodi su evidentirani u iznosu od 1.749.909 KM, od čega se na ukupne troškove rezervisanja odnosi iznos od 1.388.108 KM – troškovi rezervisanja za redovne štete u 2009. godini iznose 636.855 KM, odstupanja od rezervisanih redovnih šteta iznose 80.419 KM, odstupanja od rezervisanja za sudske sporove iznose 123.185 KM, troškovi sudskih sporova u 2009. godini iznose 75.603 KM, dok su troškovi rezervisanja do 31.12.2009. godini iskazani u iznosu od 472.046 KM.

Navedena rezervisanja ne uključuju rezervisanja za potraživanja za regrese po potpisanim sporazumima i sudskim presudama iz 2006., 2007. i 2008. godine koja komitenti nisu nikako izmirivali u toku 2009. godini iznose 178.623 KM. Potraživanja za regrese po potpisanim sporazumima i sudskim presudama iz 2009. godine koja komitenti nisu nikako izmirivali u toku 2009. godini iznose 52.926 KM. Za navedena nenaplaćena potraživanja po osnovu regresa nisu vršena rezervisanja u 2009. godini.

Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada su evidentirani u ukupnom iznosu od 236.391 KM, a nematerijalni troškovi u iznosu od 75.235 KM. Troškovi materijala su evidentirani u iznosu od 16.702 KM, ostali lični rashodi u iznosu od 11.690 KM, troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 10.327 KM, troškovi amortizacije u iznosu od 9.661 KM i troškovi poreza u iznosu od 1.795 KM.

10. Finansijski prihodi i rashodi

u KM

Opis	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2/3)</i>
Prihodi od kamata	4.216	252	16,73
Ukupno - Finansijski prihodi	4.216	252	16,73
Rashodi kamata	11.230	13.269	0,85
Ukupno - Finansijski rashodi	11.230	13.269	0,85

Ukupni finansijski prihodi evidentirani su u iznosu od 4.216 KM i u cijelosti se odnose na prihode od kamata na sredstva na žiro računu u iznosu od 226 KM kao i na prihode od kamata po neplaćenim doprinosima u iznosu od 3.990 KM.

Ukupni finansijski rashodi su evidentirani u iznosu od 11.230 KM i odnose se na rashode kamata.

11. Pravni sporovi

Pregled predmeta u sudskim sporovima u kojima postupak nije okončan na dan 31.12.2009. godine – Fond je tužen za nadoknadu štete:

R/b	Broj SS	Datum tužbe	Vrijednost spora	Status
1	019/01	05.04.2001.	49.000	žalba tuženog
2	013/02	27.08.2002.	11.631	tužba
3	015/02	19.09.2002.	30.300	presuda
4	025/02	06.12.2002.	28.000	žalba tužioca
5	007/03	31.03.2003.	30.000	tužba
6	022/03	10.10.2003.	26.000	tužba
7	025/03	10.11.2003.	25.500	tužba
8	027/03	17.11.2003.	154.262	tužba
9	028/03	08.12.2003.	2.885	tužba
10	002/04	26.01.2004.	20.625	tužba
11	004/04	02.02.2004.	33.300	tužba
12	022/04	24.11.2004.	5.729	žalba tužioca
13	005/05	18.02.2005.	2.500	tužba
14	011/05	17.03.2005.	16.500	tužba
15	015/05	25.04.2005.	11.320	tužba
16	019/05	17.06.2005.	30.000	tužba
17	030/05	16.09.2005.	2.000	ukinuta presuda
18	034/05	31.10.2005.	9.017	u zastoju
19	042/05	12.12.2005.	3.220	presuda
20	011/06	11.05.2006.	6.247	tužba
21	012/06	24.05.2006.	3.957	ukinuta presuda
22	014/06	06.06.2006.	75.075	ukinuta presuda
23	015/06	09.06.2006.	7.019	tužba
24	021/06	25.09.2006.	16.000	ukinuta presuda

25	024/06	05.10.2006.	3.000	tužba
26	027/06	15.11.2006.	23.240	revizija- ZFRS
27	028/06	15.11.2006.	1.000	tužba
28	035/06	27.12.2006.	14.300	tužba
29	005/07	28.02.2007.	25.000	tužba
30	007/07	14.03.2007.	22.000	tužba
31	008/07	15.03.2007.	34.951	tužba
32	009/07	20.03.2007.	33.939	žalba tuženog
33	011/07	12.04.2007.	10.510	tužba
34	012/07	12.04.2007.	1.400	tužba
35	013/07	13.04.2007.	73.000	tužba
36	014/07	16.04.2007.	8.220	tužba
37	015/07	23.04.2007.	10.255	tužba
38	017/07	26.06.2007.	6.724	tužba
39	023/07	18.09.2007.	37.851	revizija-tužilac
40	027/07	05.10.2007.	914	tužba
41	030/07	13.11.2007.	49.500	tužba
42	037/07	21.12.2007.	10.100	tužba
43	002/08	31.01.2008.	80.000	tužba
44	004/08	08.02.2008.	28.780	tužba
45	005/08	08.02.2008.	17.675	tužba
46	006/08	12.02.2008.	187.058	presuda
47	007/08	13.02.2008.	27.769	revizija-tužilac
48	011/08	21.02.2008.	52.000	tužba
49	013/08	26.02.2008.	58.216	revizija-ZFRS
50	016/08	18.03.2008.	23.000	tužba
51	017/08	24.03.2008.	50.000	tužba
52	020/08	14.04.2008.	76.500	tužba
53	021/08	23.04.2008.	13.300	tužba
54	022/08	23.04.2008.	11.000	žalba tužioca
55	023/08	30.04.2008.	2.500	tužba
56	024/08	30.04.2008.	11.000	tužba
57	025/08	15.05.2008.	36.000	tužba
58	027/08	27.05.2008.	4.820	tužba
59	028/08	10.06.2008.	25.000	tužba
60	029/08	28.07.2008.	1.764	žalba tuženog
61	030/08	13.08.2008.	9.568	tužba
62	031/08	15.08.2008.	82.787	tužba
63	032/08	19.08.2008.	38.750	tužba
64	033/08	02.09.2008.	31.802	tužba
65	035/08	05.09.2008.	124.890	tužba
66	036/08	10.09.2008.	49.755	tužba
67	038/08	15.09.2008.	12.305	tužba
68	039/08	22.10.2008.	35.300	tužba
69	040/08	13.11.2008.	21.800	tužba
70	041/08	24.11.2008.	27.540	tužba
71	042/08	24.11.2008.	8.558	tužba
72	044/08	28.11.2008.	30.000	tužba
73	045/08	11.12.2008.	225.000	tužba

74	049/08	23.12.2008.	14.000	tužba
75	001/09	05.01.2009.	45.000	tužba
76	003/09	22.01.2009.	5.100	tužba
77	004/09	09.02.2009.	32.000	žalba tuženog
78	005/09	10.02.2009.	16.052	tužba
79	009/09	26.03.2009.	19.787	tužba
80	010/09	07.05.2009.	37.000	u zastoju
81	012/09	07.07.2009.	10.700	tužba
82	014/09	16.07.2009.	14.885	tužba
83	015/09	14.09.2009.	9.934	tužba
84	016/09	12.10.2009.	2.600	tužba
85	017/09	28.10.2009.	71.212	tužba
86	018/09	04.11.2009.	46.962	tužba
87	019/09	04.11.2009.	17.242	tužba
88	020/09	10.11.2009.	52.000	tužba
89	021/09	26.11.2009.	3.500	tužba
90	022/09	02.12.2009.	10.095	tužba
91	023/09	02.12.2009.	28.000	tužba
92	024/09	21.12.2009.	7.157	tužba
93	025/09	24.12.2009.	33.000	tužba
94	026/09	31.12.2009.	9.276	tužba
Ukupno			2.855.931	

Prema izjavi rukovodstva Fonda izvršena su odgovarajuća rezervisanja za sve navedene sudske sporove.

Na dan 31.12.2009. godine u statusu "PRESUDA" nalazi se 48 regresnih tužbi (tužbe Fonda za povrat isplaćene štete) ukupne vrijednosti 132.830 KM - znači da postupak nije okončan i potraživanja od regresnih dužnika nisu knjigovodstveno evidentirana (evidentiraju se po pravosnažnoj presudi).

Pokrenute su 182 tužbe Fonda za povrat isplaćene štete na dan 31.12.2009. godine u ukupnom iznosu od 538.286 KM - status "TUŽBA", što znači da postupak nije okončan i potraživanja od regresnih dužnika nisu knjigovodstveno evidentirana (evidentiraju se po pravosnažnoj presudi).

12. Događaji nakon datuma bilansa

Prema obrazloženju ovlaštenog lica Fonda nije bilo događaja koji su nastali poslije datuma bilansa, a mogu se povezati sa periodom za koji se vrši revizija.